

ЭЙЭ, ҮЛЭ, СОМОБОЛОНУУ БЫРААНЫННЬЫГАР

Улуус дыахаттын баһылыгы А.Т. Ноговицын, улуус Муннаадын председатели Я.П. Ожонешников, Чурапчы нэһилиэгин дыахаттын баһылыгы С.А. Саргыдаев, Чурапчы улууһун тэриэтэһэрин холбоһуктаах сойуустарын салайааччы Е.И. Давыдов улуустаагы үлэ харыстабылын отделын салайааччыта С.И. Никитин ода туһааннаах тэриэтэһэр салайааччылара ээрэлэ тыһыарын пюртүлэр, үөһүгү коруту күүһүнэн улуустуу күтүөк күн чэһирин сайдыарын бэлэттөөн, мактанан туран, улууска уонна улуус ювенигэр



Бийлж өрсүүлбүлэбгитгэр
нэлхүнэнвалээх пууннарыг тусгаар онгоруу
сала бөлгөрүүлэбгитгэн, улусгай ухуул бары
нэлхүнэкэрбгитгэр мандалах түүхэдэмгэ



Дээ, онон үлэ, үерэх, спорт, кулпуур ода
эйгэ бары хайысхаларыгар ситиһиниэр
бииртэн биир снэгтэһэн кэпэн иһэлэр.



Бырааыныныктаабы күнүзү аман, араас куюкурустур, фестиваль кылайылаахтарын көксүзү, ыччактарга аныммыт көрдөөк стар-тар, тартыгылар икки арды-арылар сүүрүүтү эстафета, алаңас халыан аныгыт индийскэй кыно көрдөрүүтү, апын-тутуу, үтүкүү-бигин күнүз хойуука дүрүн салданан ытыдыны-лар.

Анна ЗАХАРОВА.

АЛАҢАРГА -- ДЬОҢУН КЭПСЭТИИ

Экскурсия кэннигизин, кимбиг ыалдыгыттар Алабур нэбилэгизин общественноһын кытта дорсон үгэһин



Күсэтин түмүгүр, нэһилжөк кырдыаас алоостоохторо В.Д. Слепачов, П.Н. Решетников оскуола дүрүктөрлөрүгэр баа санааларын эттилэр. Нэһилжөк бэлэрээни өрүн. Сэбиэтин пред

Н. БОРИСОВА.

Муус устар 29 күнүгэр бийнги нэһилиэкпитигэр бэлгэ түгэн буолан ааста. Ол курдук, «Азия оҕолоро» норуоттар икки ардыларынааҕы VI-с спортивнай оонньуу уотун көрүстүбүт.

ОЛИМПИАДА УОТА -- МУГУДАЙГА



Бу уоту Ытык Кийиэхэ хайаттан уматан, өрөспүүбүлүкэ араас улуустарын, нэһилиэктерин күүстэн, от ыйыт 6 күнүгэр Сахабыт сиригэр килбэйэр кинигэтир Дьоккуускай куорат «Туймаада» стадионунан күрэхтэһии үөрүүлээх аһылыгыгар уматтахтара. «Азия оҕолоро» норуоттар икки ардыларынааҕы оонньуу уотун «Факел огни» эстафета салайааччыта Горохов Дмитрий Николаевич Горохов салайааччыта иһин сыйдыар эбиттэр. Факелы нэһилиэкпит баһылыга Кузьма Иннокентьевич Пермяков тутан, кинини оҕулаһыт 5 бастыг спортсменнара арыллыан киллэрдилэр.

Д.Д.Красильников аатынан Мугудай орто оҕулаһын директэри Анастасий Алексеевич Федоров, нэһилиэкпит баһылыга Кузьма Иннокентьевич Пермяков, улуустааҕы спорт оҕулаһын салайааччыта Василий Иванович Давыдов, «Факел огни» эстафета салайааччыта Дмитрий Николаевич Горохов дьоро түгэннэри эбэрдэлэрин, баҕа санааларын төрүттэр.

Бийнги нэһилиэкпитигэр бу үөрүүлээх түгэн үйэ саас тухары барыбыт өйүгэр-санаатыгар илгэн хаалыа да дин бигэ эрэлиэхпит.

Дайаана ПЕРМЯКОВА, Чурапчы, Мугудай.

ЭДЭР ЫЧЧАТ -- ИННИКИ КҮӨННЭ!

Бийнхэ, Бахсыга, эдэр ыччат дьон бэйэлэрин үлэлэрин таһынан нэһилиэккэ ытыллар бары тэрэһиннэргэ көхтөөхтүк кытталлар.

Ыччаттар — бу нэһилиэкпит 35-гэр дьэри саастаах эдэр дьон, атын сирдэргэ үлэҕэ аһаан кэлбит специалисттар, барыта-бары көхтөөх учуутал кыргыттар, үөрэххэ сыйдыар устудьуон дьоммут. Эдэр ийэлэр нарын-намчы үпкүүтөрө, быыстаппаҕа оҕолуктара, эдэр аҕаларбулуттар түмөсүүлэригэр кыттыһаллара, спортивнай күрэхтэһиилэргэ нэһилиэк чиниин көмүскүү айанныыллара, оҕулаһа үөрэнэр, уһуйаанна сыйдыар оҕолордоох эдэр төрөппүттэр дьарыкка, кылаас чааһыгар сыйдыан, бэйэлэрин саҕабылларын кырачааннары уһуйаллара — бу барыта кэлэр кэскил туһугар кыһамны, саха дьонун үгэһин тутуһуу.

Бу эдэр ыччаты түмө тардан үлэстэтэр кийибит, бэйэбит нэһилиэкпит оҕото, ыччата Лидия Васильевна Свешникова буолар. Кини лидер үлэтигэр киирбүтүн хайыс да сыһын ыччат сааһын табан, салайан, дьайыан үлэстэтэр. Араас тэрэһиннэр, юниордөр ыччаттыг көхтөөх кыттыһа суох ааспаттар, күрө куластарынан ылаан-туойан, көрдөөх-нардаах сценаларынан сэрэхсигэн, кыһынты тымыны уһун кыһэлэри сыйдыан, киирктэн нэһилиэк бийрэбили ылааллар.

Бийнги түөлбөҕө кырдыаһас, инбэлиит дьон эдэр ыччаттарбыт болжомтолорун юниор сыйдыбыт. Күһүн муус ылытыттан саҕалаан, тэрэһиннээхтик

турунан, куруук көмө буолаллар. Итинтэн холобур ылан, оҕула оҕолоро эмиз оҕолэригэр, эбэлэригэр сый айы көмөлөһөн дьоннорун үөрдүлэр.

Үгэс быһылынан, бу аҕыйах хонуктааҕыта, Маай бырааһынньыгыт, Кыайы күнүн көрсө бийнги ыччат дьоммут «Үтүө санаа» акциятыгар кыттыһан, сааһарбыт уонна инбэлиит дьонноох ыалларга — үлэ бэтэрээннэри Марфа Ильинична Местниковага, Любовь Александровна, Николай Ильич Демешиннэргэ, Мария Дмитриевна, Петр Константинович Поповтарга мастарын хайыһан, сааһаанан биэрдиэр. Сылаас сыйаһантан, истиг сааһаантан, күүстээх көмөтөн бэтэрээннэр сырдык үөрдүлэр. Төрөөбүт түөлбэлэргэ, олоһор сирдэргэ үүнөр, сайдар суолугар бэйэлэрин кылааттарын ууран, куруук инники күөҥнэ сыйдыалларын сырдык үөрдүлэр.

Ыччат дьоммутугар барба махталбытын төрдөбүт; этэннэ буолуунан, үөрэ-көтө мичилий сырыгынан дин алгыстытын аныыбыт!

Мария ПОПОВА,
үлэ бэтэрээнэ, Бахсы нэһилиэгэ.



Спорт



УОЛАТТАРБЫТ -- КЫАЙЫ ҮКТЭЛЛЭРИГЭР

Быйыл, кыһынтыттан саҕалаан, А.И. Федоров аатынан спорткомплекса Чурапчы уолаттара түмөн, «Wations» дьон ааттаах спортивнай кулууп тэримматтар. Манна 20-чэ ыччат сыйдыар. Кинилэр бойобуой искусство булкусунт көрүннэрин (смешанные единоборства, өссө атыннык MMA) дьарыктаналлар. Кулууп тоһо да соторутааҕыла тэримматтар, ыччаттарбыт өрөспүүбүлүкэ улахан түһүлэлэригэр номнуо кырага суох ситиһиллэммиттэр.

Ол курдук, быйыл саас Дьоккуускайга «Небесная река» спорткомплекса ытыллыбыт өрөспүүбүлүкэтигэр MMA күрэхтэһиигэр 5 уол кыттан, Григорий Баранков (70 килтэҕэ) бастаа, Евгений Топилов (65 килтэҕэ) үһүс, Петр Дмитриев (62 килтэҕэ) эмиз үһүс мистэлэри ылан, бу көрүннэ бастаа.



Кыайылылары аҕалыттар. Күрэхтэһиигэ Дьоккуускай куораттан 10-ча спортивнай кулууп уонна хас да улуус хамаандалара биэрдиһтэн бастыг иһин күөн көрсө, күрөс быһыаһа кэлбиттэр. Ити кэмнэтигэр ситиһиллэр биһиги биһиги кэлиһтэр. Соторутааҕыта Дьоккуускайга

ытыллыбыт өрөспүүбүлүкэтигэр самбо түһүлэлэригэр бийнги уолбут Дима Варламов 50 килтэҕэ иккис мистэлэ тиксэн, улуун аатын чигэстээхтик ааттаа. Оттон муус устар 23-24 күннэригэр буолбут «Битва Боецов» дьон ааттаах өрөспүүбүлүкэтигэр панкратион көрүнэр Чурапчыттан 14 спортсмен эмиз бэрт ситиһиллээхтик кыттан кэлтэ. Ол курдук, оҕула саастаах уолаттарга (юниордара) Виталий Пермяков 50 килтэҕэ бастаа. Оттон Сергей Захаров ити ыйааһыпта иккис, Саппа Николаев 57 килтэҕэ эмиз иккис мистэлэҕэ тигистилэр. Маны тэнэ ыччаттарга Николай Терюпин 71 килтэҕэ

анарыттан саҕалаан, аан дойдуга тэтим-нээхтик сайдан эдэр бойобуой искусство булкусунт көрүнүн саха уолаттара түгэнник ытылалларын, киирсии тикхиниһэтин көбүлээхтик баһылыалларын, сымсаларын, кимилээхтик толкуйдаан киирсэллэрин бэлэтиир. Бу сага тэриммат кулуупка оҕула үрүкү кылааһын уолаттарын саҕалаан, күннэригэр сыйдыар ыччат саастаах эдэр дьон сөбүлээн дьарыктанар. Дьарык нэһилиэгэ өрөбүтүн ураты хас күн айы буолар. Манна дьарыктанар уолаттар эти-хааны сайыннарар, чөл олоххо көбүлүүр бойобуой-спортивнай көрүннэ улууспут ыччаттарын дьарыктанарга, кыахтарын холонон көрдөрүтүр сүбэлиттэр.



Уолаттарбыт инники былааннарыттан кылаастык билиһиннэрдэххэ, ыам ыйын бүтүүтэ Дьоккуускайга ытыллыахтаах өрөспүүбүлүкэтигэр бойобуой самбо кыттарга бэлэмнэллэр. Оттон бос ыйын саҕагыгар панкратионна Россия кубогар сүүмэрдиир түһүмэххэ кыттыахтара. Саппа сайдан эдэр көрүннэ ыччаттарбыт биһиги биһиги ситиһии үктэллэрин дьайыан истиннэр, улуустарын аатын аар саарга доржонноохтук ааттаһынар!

Анна ЗАХАРОВА.

Урьдчилуу сурталтар, кэлгээний үсэгтэйлнэр, сананы сайынгуудад, илгээн эхлээр түбүктээк үлтигэр, "Сана оюуноо" үлтинирингэр общественнай корреспондент байһылыннан келгээтрим, көрүстэр эрд, аюулжос биэрэн павильончы келгээтрэ, барьһылыгар болзотголоохтук, истинник

Хайнхат бэчээксэ бэрлэлэр графига: 16 ч 00 м. Бэчээксэ бэрлэлннэ: 16 ч 00 м. "Сана олох" редакционной-издательской холбоуука 04.05.2016 с. офсетка бэчээттэннэ.
Адырыйна: 678070, Чуралчн сэл, Карл Маркс уул, 26 "а" Индексэ: 54907. Хайнхат кэдилэлэ үстэ, олзуурунуука, чэллээрэ унна субуотэба тахсар.